

САНХА

АЛЛОХ

**ХАЙЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР**

№ 111 (7496) • 1993 ынч Болгария сийах 19 иччи Суббота • Година 25, № 111

УЧУОТТУОХТАРА ДИЭН ЭРЭНЭБИН

Мин кынсынынын Н. П. Пономарев салаватчылдах «Наммара» байниң ханшайыстыбытатыгар үзүлүпкөйт. 40 суюнуну көрбүт, ишиткен 9-на ылтар. Быйыл сабын күнгиз 56 күннүүдүн шы саладыбылып. Кедин мәччириэг халтаганаа, эбии айылтак суюх буолан, үүт 40-ча кирилээ тишиң тайгинары туусту.

Сүүрбэ биэс гектар ходуна сприн сыныарбыттарыттан беара-суураа 1,5 тонна оту ыллэбыйт, бирг узубун Оштомунга табаарыстыбаны кытта оттото ыныптыым да, төнө-хачча оттонон калдээрин билбэтийм.

Хамнаасыт — авалнасан, үйгэ 30-туу тынышчны ылабыт, сыл түмүк-тээнээниэ, дохууттаахпыт дуу, ороскууттаахпыт дуу биллинхэтээх.

Бағынынайман үзгалир үчүгүй дуу, күнәдан дуу? Бейнә бағыдах-дуоллаах халыктың булан үзгалирине, башын турар, үчүгүй. Ол арзары салайтындар механизмымт чоңка-са соода, билбеппін-көрбөлпүт үтүң, бородукусунайып туттарыллар сыйната чөлжеккитэ астыннарын. Дотация хойтстан калар. Сынна бу курдук ый ахсын ыңарыны турар көмігер киңи атырдах мыйнаңы харчыны естинчи-тизиге хайдах да тәнгиз бол. Аны соровор абааныбыт да измігер келбет, холобур, мин илиниб көрчү ылбаташым 2 ый буолла. Гәйем уон юлоюхпүч, көргөнм үзеллиң сыйдьлан мезиз, инбеллиң буолбута. Окоң дың көргөнгө болашынанын улаханынкү уустукура сыртта. Итишхэ збин оболорбор үлгүхтөн компенсациям эмис измігер келбет.

ААЛИЙСТЫВАТАГАР

билимлөөх баанынайдар буолуохгутуу сөп. Оштон атын түгөнгөсөрөх баардаах. сорох бараанаа буоларыгар тийнэр. Соторутааыга оройон кининтэр биир эмис баанынайга үзүүлнүүр дыхтар болуок төлүү сыйдьзарын корустум. Баастаан эмис элбэх киñилэх ханаайыстыгаа үзлээн боран, тансыбандалар үрэлийбиттэр. Нелуугу талуургүүртэй анализах бланк толоруухтаах эзит (баанынайдар 5 сыйл бодьохтоон полусстан бесхолонолдор дин баара онон мубдагрын санаатым). Биирдин-ицээдийн тылы сымын суруйан тодорон, биирдигээ 50-нууц эзлэхубайдваах 10 бланка-

атынным байзбани кытта баанынай ханаайыстыбытыгар үзүүлж. Герой-ийнээр мадааныцага уочараки была сыйдьзахтаахтар динэти этилдэр эт. Бийнэхээ бородуунызы ыларга ити. кырдын, тутуулдар, оттон табаарга—суюх. Уочараки турдаахына, биирдин-ицээдийн устууканы биэроллэр. Ол биир васкы, дуу, фартук дуу хас овоботийнэй? Холобур, мин б үерэнзэччибийтэн биирдэстэригээр быйыт суужика цыган булбатын. Онон мацааныннаар ахсын «Герой-ийнээр долбуурдарын» тэрнийнхээ баары. Нэнлийктэр салайзаччылара, сельте үзүүлттэрэх хас Герой-ийнэ баары, оболорун сайнны жончу билэллэр. Ийн каруутутгүүр-харалыытыгыгар сыйдьзар оюлордоохторго итчинин долбуурдары үзлэтийн ослуу наамаа буолда.

ы, буортулсаат 500 сол-
кунбайы петтөө бол. Ити,
мин санаабер, орбуюкому-
тугар аналлаш юрдичес-
кий сулууспа баара буол-
лар көннөрүллүөн сөп
этэ. Баһынайдар тустаах
үзөбүттөр дағаны, алохсо
уопсағынан дағаны со-
куолтга болус забәси бил-
башит. Союону сүйт ту-
намыныт. Ону киннэр
ойдотен, сүбзөэн, наады
бааччыларга докумуунчыры
толорон бишрих этилдер.
Үзүлүркин ийни, билден
туар, талебүр ылдаахта-
ра Биир эмэ авал үо-
рекхтаз дын лөөдүс тэ-
рилте тэринши итинши ды-
рыгынналларо буоллар,
бүкүл үзээ суюх олороду
суюх этилар.

түнүнен. Үең жаңылар курдук, 10 оодоохуңи, бара оскуулалга үйрөннөллөр. Улаханым көргөнзөз, Сыланың үзүлүп, биш кыңырмый Октоомбрга уорынэр.

Москва биңр квартиратынан Сперансайдар көргөзкөр олорор — ханаайка банк үзүннә. Людмила, киниң кызына, быраата уонна атта. Мания оссо түркі күүрүсса, шт. күйсек, ноза бағыллар.

Куосналлашыт үйрүнүн абалаллар, атыттар анылысы күнгө шурурсалар ижин-ус сымынтын, исказынанын үс сыйнанын сизде дигер үчүн бирелдер.

Франци Лине күоратындар буолат настыйт повар-
дар контурстарындар Россияндан зан шигийн шеф-
повар Сергей Башинский, булуджары көрсөлгүй,
аналдах биринчи ылда.

ЧУРАПЧЫ
ОРОНДОНУ
КАЛТА



НОВОСИБИРСКАН УОБАЛАС. «Сибагроприбор» научий-производственнай предприятие специалистара ийбыт «Лантан» электронной прибордаң түш сирин олохокторугар лабораторияна илдәйбене тут хайчыстыбытын барада суюба ус жүнүүта күнгөр быйларынан көмөледүү.

Химический реагенттарды туттубанки эрэ экологический ортуулык мраастык: үзүүлир санга прибор фермердер, ханаайтыбалар салайааччыларым болбомтолорун тарта. Кини бастаки партияларда Казахстан, Украина. Прибалтика наадыйааччыларын татылдания. Бизигин ыйга түшнүүчүз анализатор оногууллар.

Прибору Германия, Голландия, Австралия. Англия интегрированы в единую базу данных.

Снимка: «Лактана» / «Лактана»

РИТА—ССТА фотолара

ХОТУГУ СИРИ АРАНГАЧЧЫЛЫР БЫРААБЫЛА

Ходуғаны, бағынаны, онтоң да атын сири карантиннаң буортудаачылартаң, ырыныттан, сыйс оттоң харыстырырга, хотугу айылда баар биоэкологический нуромалары тутубарта, тулишыр айтсан харыстырырга Саха Республикасының Правительства Саха сирин территорияттың дрангаччылышыр быраабылтары уонна от бырзабыллары көнин айни зерттестинес бередеңдеги быргоржатта.

Оройоннардаа, куораттардаа, бөнүелектэр-дээни, таа спиртээби дынаалталаар байылтыстарыгар, республика Минсельхөгүар, «Саха фермер» асо-циация, «Сахагротехсервис» компания, Ойур-ханаафыстыбетти управлениестаягар, «Якутлес» ак-ционерный общества, Минэнергетикаа, Минтран-связа, «Саха-Ас», «Саха-Эргиз», «Сахавиешторг» компанияларга, эргиз салалардады базалтыгар, РФ уюна СР түнзэйн карантиныгар госинспекция-ларытар, үүнэйн харьстайр республикатаауы станциица, «Североатропромхимия» холбоонука кут-таллаах карантинзах буортулзаччылар, мырын-сынс от тарданылларыттай республиканы арангач-чыланыны күүнүрдэр государствентай дынааллары холбоон ырытак сөгрөллөрүтэр, олеххо килдерэл-лэригэр, ину тэнгэ олор кордүгээнэрин измигар будан, тарбапкка суюх озгорууну хааччыйалларытар со-рудахтаанна. Минсельхоз, «Зооветсиаб» холбоону, «Сахагротехсервис» компания үүнэйн карантиныгар сана тариллийт республика госин-спекцийн матырыйалынан, техникинан хааччы-йар, оройоннардаа, куораттардаа дынаалталаар ити төрилтээ, иниши подразделениестаягар дык биз-рэр, улчииттары оловор дыланын хааччыйар. Куттал суюх буултуун. Ие дышла министерстволара, Дью-куускайдаа заможная госинспекция ултигэр ки-молеңвр абааныастажтар.

CHA



«ТЫГЫН ДАРХАН» ТУКУНАН АБЫЙАХ ТЫЛ

Балык-баш дойдулархынч суруудачы Валентин Семёнович ЯКОВЛЕВ—ДАЛАН сая «Тысяч Дарган» даан роолада «Полярная звезда» суруудал рефренчызын О. А. Окуловичтап Саха Республикасынын Государственный библиотекинең түшүрүлгөнчөлөгүүс бирелгөнчөмүнинчиң көмкөсүн көмкөйт этишпөри берилгүлөнөн көрүү заманынан салғынын көрүүгө кийүүлдүүргө бийсаарда.

Василій Семеновиң саңа улғын үрдік
бірнеше науқа тұғаралғанынан береділесін ту-
рам, атырдағы ыңғар Дыңгүйсін жуораның
Булбұт кіші Тының Дархан роинаның презен-
таңғыштар Российской Федерации Сурүмән-
шылдерінің союзының шілдесі Семей Альфредович
ЛОВ—Самақ Тұнат атындағы бекеттесінде.

Саха Йоркугун түн былышы алоғо хайдах этәй, торадо-тобото жин этәй, киңиңаха еркен (айдынхан), үргүн өлгүләзектәр нарахсимишләр туха. Базар этәй динен сүлдү сүлталауах ыйытыылларга хоруку бистәнни ишик историк Г. В. Конончуков «Урваажхал» саталарында бедән улатникләр биәрбетта. Саха Йоркугун фильм-журналның матырыялларын дынгызых историческая наука тәйиттисәр тәһәрәүлиңә олук синтез мурдукун уурумнубугта. Налын бу үзә шаукевә сүдү сабынан алган буюлбугта.

«Тыгын Дархан» роман хадлах нэмнэ суурүүлийн? Суурүүннаа сэамай наадлыбар, манихи үзүүлэр баар буюу улжихахтарыны саха коргуутаа эрэлдээ уюнцаа ирднүү дээрэндээ нэмнитээр. Бүтэйчүү аялмыши сэамай төрөөс дээрхүүн эзгүүлжисээр хийрээр олобуйн бэлтийн истори-рүүтчилжүүлжисээр «Тыгын Дархан» роман бэлтийн буул-ческай нэмнүүдээр «Тыгын Дархан» роман бэлтийн буул-ческай нэмнүүдээр, төрүүбүт буулчидынээ.

Сүрүйвааччыс Даляв сүрэзах вр комига боллоонднээ. Неторийческай төмөлары ызын-хого тутар шайбыйн Үзүүлжин улаатышнаран эрэ баран «Тыгын Дархал» «уруйчүүгэ ынсыбытын чорбогон баянчруюннин барын.

Бу ырктыңға вайымныбыт үтүү үчүсүлмөз буюлуу халыктын биңгизээж зепот кийинчи, шапта билдербенди, саха народный поэт Владимир Михаилович Епиганов — Күншүк Уурастылырт буолар. Бинни вайымның аястасы олугуттган бына түрдүшүн саха тадын түшнүү бишкебиттерине жетсан баран, Василий Сенченовтын же сүрөвентүү төмөнкүшүн кийапал. Сөнгүти туулуктуу түтүнчүүлүк таба хойнубутуул сөбүлдүн эпизодлары.

ЛИЦЕН КЫЛААСТАРА
КЕМНЕРУ ОСКУОЛАБА

Баатардың оюнчы инти-
шан дъэрнинтанар төрилдү-
лөрдө жибисци калимдердүйн
билинчлардын калымдарынан
түшүнүлдөр. Гүннүк оскурулуда

бит эта, Арафат, кърдъзаас юбн альына сурулла-

Түүх көнөтөрдө калыпташып, сорок-сорохтор ертүүлэригийн төм суруулжычы Үндерхан фөльжилоргийн албанын эмчилгээний хийдийн баатарынай төвөөрөн ылармын нурцук этгийн шүүрэгтэй талындуу буюулжихарынка, алдоо сүрхтар динэ бийчүүччүү этгээххүү ишад. Хатва, норогут сэхэнд тийн истигийн бидлийнээжки уюнна суруулжычы - кэрээж көрүүтүү, дэргижиний хорутал чигдүүгүүнүү ослуу. Барийн табиандын дэүрэлзэслүүтэй айылчныг буудал тахсившийн суу «Тыгызгы Дархан» дэснээ ялангричеснай уус-урал романы!

Бағыны дағавы бу оғандаң үзіл, түттәр анықтыбыстар буолырын заңын, исторический законитеттің салыңардың оның психологиялық ортуғаттарында үератынға үчешілдірбөйтілгөр үлашын жемдеу оның буолууда дәлел зерттеудеге сип.

• Айылныңға наини сұраған жаңылар дәнгілілік
психологическая түрлілік жағынан. «Нығырачва-
хан» бүлшем бу Орто дәйелдеги бүлшем болындырылған сы-
ндардың устасынан оңтот ордук дөволлоо түрліліктер-
бен болат, оғанда да суюх быбышлаад. Қиһең олардың
итеппенек көңілдегі дыюлың үткілілік дыюлыс—некуда
туоңластырада жүн устағанының күнде гылан занары
туралың түрлілік жағын бүлшемде. Қарашас зәмнесті
олғынаннан көз аса бергенде міннегінде бергенде: жиһін-
шылтын тәңгі сәнсеттей алғашко көргөн биерубиттердің
Тиақааны хомолготтон-күтүрбеттей ылғашын көз-
былды. «Еніншілік болып Нұғарбайқармамын отоңдо да
бағыттаридан буюқшында, наини, сұрахшылдан түшін-
гүй пур?

Тыгын Даирхан Маддабаев сөзөнүөр күтпөрбіш
шалғында Болашек Үйсүзілә. Немің тобол күнин
Күзән Күзьмадын, атахандастык Аланағаз, Ноорұ
және көзбүркінде Дарханасы Салик, Даирхан төбөн мұрын
шытад. Аның Үйсүзілә дәлекегар күрдікүй жақтырыбы
суроға шырбай осын мәнестілар мәтінде көздейкіндердің ита-
лық инициативаларын обект.

Бүл айырмаштық шындықтың тарихи мәдениеттегі орталықтардың бірі болған. Бұл мәдениеттегі орталықтардың бірі болған.

ческай суюктадаң олары личность ғындырылыштың
шынабутуүс, ишни тухын-бөргөн туруоруммут жа-
дуда хөттүрөнү менгүрлүпкөм тұхымдан билемин-ке-
рүзүң болай да зобанды ылышының үшінде сыйнапшызын,
историялық чакчыларды тұмэн тәдделінүүнен таралып
бұлдың сенін жиңін дінен сыйнапшызын. Фольклор сөзенес-
риңдер-көлөзмөздеригер үксүшір Тыгыз Даражан еле-
рер-әншілер зер өзөн байылар жиңін бүрмеледін. Бу
жашының басдағын тұхары киши суду-бады, ураам-
дай сахалары тұмор. Ишнелер жаттарының суюлмасын
тұрастар жоругу туруоруммут биышылых ғындырылышынан
айтуланып. Айыншына Тыгыз Даражан жалын қа-
наластырады тиремен, ер саллар усталарғынан зара
үүсторылып биңр салларга сорукша тұмэрті, сөрөк сөрөх-
тируи айчын өрткінен барыннанердеге туруушира, ишни ба-
ры дыбысынтының бейнесины тыбыс қынжын өздөн. Ол
былдың ің жаңа саллар-сынндар бунаран-хатарах та-
навербыт личностаро булаларда дынжылтын көстер.

Тыгын Дархан олорбут көмө чыңчы түтүллөк ошулуктамытайт даң илни, киңиң историйческий сибзастажа-
дарханынтар төрүттөзжүйе жиңиңтийи буолара. Кинната
былайырги үүрдөр государственнияттың ошсаабы торут
төбөйттөң күннөн ага бевре айымының былаһын тухары
күннөн саптың тыргылларга дыны. Ити параллель
Мункысан Дархан ешкең аудай ишенинде хоролор түлүл-
ринги көрдилеринде этнографиялык монументалдык көстөр.

Айынкын буттүүтүр Тыгын Дархан үбөтүм мөндоо олороро жиисүүшкөр. Кинни дышылдаты син-бийр болтурыт түүр имүк шарактаасыларын маарынның речеси түчүүтэйликтөрдөрдөн күрүүдүн буюзбута кийизенэр. «...Ол тухары Узакий Сахалар ортууларын урдунаи наазмердикх ним буулан ядаа аяланынавын бүрүүкәзбит. Үйсүнкөн орахпакка бууларбыз инэр кабис экинчи тинэр кыскавры. Улуу чын олектоон, эйин-сүйн иш турунгурдай, аймас учи ыгардан аэрткүннөрдөрдөрдөн күнүн күнүн сүоллары тобусташыры, уйгу тупах ызынкүннөрдөрдөн күнүн күнүн сүюллары, Узакий Саха урувун улантылапчылары...» Үйе-сөз тухары дыюлуп-соргутуп түстөлдөр, түүрдөн түпзээх уубул утыйбатым. Жүнү һүн оюорон түрбүтүм. Ол ийнчилгүүн түхтүпнүн дайчинь издейбеттүү! Ол түннек бөрбөн кыайфатым. «...Бир дыюнук мини тылбек кетизбет...».—диңүн Тыгын Дархан жүнчүттөр.

Тыгыз Дархан аялбыт болтуу көмүк историескай үчүйниндеги сүйснө тарздан, види уус уркы болотууда сокукунуң олох олордук драматизмада. Сыгулжык кийин бөвөттүү өмүрдүк историкимдүй Кыратын даярды сүттербенек тыйин көктөзүү үчүлөбүн көрүвтүт. Хоролору аялжын аларын, күстөн сүттерди тыйнаштараабыт Тыгыз Дархан. Кылым фигурончук, улдуу Дорбонкүл Уус. Муннан Дархан курдук сүдүү персонажтар убадрас быныштыкан аваачычын жөнүлдүндердин анылыштытар. Манында суройзаачын Далак историескай сүолттардат үчүйнинде, зюмохтору уус-урал аялмабы сокукуну гар бас бернешэрэй күл-серизит. Киннижады талаптаандыксытынын, пеңгирдүйческай өрүттөри таба тағазыктыга олуу зин табызыбыт.

«Тылғын Даңғыл»—үзүү-урал историкескай романы. Сэрий эрдэвүүнкөн олохпут биркү түтүүз, майдыгы-сиз-ри, алдана көлүөнгө, иоруот философията тарут уустар үтүүшлөр-онодлера бүүс-бүттүүнү бу айымнын-ти эдьиң саналың таңыжтаң, көрлибүлгөн түрүүрүл-лөн жилимэрчилгөйт күрдүк ылышынын үүчине сооч-каның сака иоруоттугар ер көмнәргө касыпиллахтый ав-ыллалар. Оиннук алтынчы бавра даттар бидел, иоруот оловуун төрдүстүн санкегезжеккү-мутутстанхых Нер-зөрөр, саңы литературастын шинниң күнинең таңаарар Баштар сууда азынчысы болар буюктүр динэй бидеттүк са-шынның.

«Тынган Дархан» дың историеский роман түзүлдөс орнадырылғанының штатынан.

КИРИЭПЛЭС ЧЕЛУГЭР ТҮҮЗӨРЛҮҮЛЭХ ДУОТ

ЧЕРСКОЙ Субу хүнжэрээ Москвадан Россиян Окружны эзэнтүүлэх архитектор Александр Олоповников таан төслийн эзэнтүүлэх архитектурный проект. Адмирал Хатынчевын кириэплийн чөлүүгээр түүзэрийн эсцэлтийн бийнзийнхийн бүтээрбүтнүү багасгаадай. СИА.



Енир камса алта «Греммин»—Америка түрдүк мусыкалынай наңарадыларын 47 салстах рок-музыка иетерана, английский гардайыт уонна композитор Эрик Клэптон жада. Одор кинеше арасынде горишларынан сыйналаван берилгендар, ол иңизар бастыг ырымтады, ууларбыт сый бастыг альбомынын.

Аспыт сыйлаахха «Страшный от сесты» деген заттах кийинин диско-төмөнкүүчүнүүн айланып, оны суруйтарызга музикант уонна тиши болбодо залкотинструменттери тунаш, жатылар. Хоккотлоохтук одбут түрт салстах уоюу (снимка) көрүнүйгөрттөйт «Слезы из небесах» дин ырымтады «Золотой граммофон» барнииниз наңарадыларына.

АХШ. Аль Адриелеска американской киноискусство академиятын сый именни анында наңарадыларын туттарынга «Архив звезды» дин киноджада байланыс түйиндергө бийнәриммүт, суюнда изгүнүү даяртарса ташыл болото артист хараца суюн байланыш ве ернүүсөнөбүттү Аль Пачино ар ини сүрүн оруулун бастыг төлөөрчүнүн пайдалына.

Снимка: Аль Пачино «Секрет» ылла.



Америка көмөхөн ширбөт «суперсулук»—зертдей ырымтады уонна киноистер Франк Синатра жана борхаттай суюндын, лирический ырымларын бүттүп ани дойду болор.

«Штерн»—АП—РИТА—ССТА фотографа,

Дарылваахха паромна избилин кирил. Аллар да биеткөн болор, орбуюнум. Чурапчы, сүлгүн тутустум. Утары айан масынларала сүлгү буорун күрчхүн шытайлан заңалдар. Нээ ына сатылсан, самалы сыйн ортото. Көз көхтэр-көхтэр эзэр, тон-сөйлөк кууда тын кураанах манын көндөйтөр барт унуну төрүлүр. Ити кураан тынын сыйн балыктада. Дойдүз хас да сый субурутчу кураанын, мааныдах нүодлары ононо уолшын, плаастара хара буорун көрөнүр, киши эр харастын булбут. Бырдылары быстыбыт күнделөргө барт ордооңу мончуктар атахтара тах-

СҮОЛЛАДЫ ВЭЛИНЭКИНИЭР

АЙАННААН ИҢЭН...

сыбыттар, бутайдар мастара ыныллыбыттар. Нээр шиньи буоламмыт. Маны оре тардар, ыраастын кылалыбыт буоллава...

Сири дуунан түнэт-тилар. Олон бүтэйдээний үлүсийнээтийн баар. Союх остоотбо, союх тоноо бутайдар тутар. Угутэр ынсаны, бүтэйдээний манын эрзинээблеттер, сиардий-дэрийн тинкэ тоноюлоос көбийнээр эбит. Ити төнгөн эзлээдин эбйт байтэй болор ин.

Куох сүүгүүгүү сувалмымт тымалыбыт истэрэ му-

диюн баар буоллуудар, уоруу, дынги алдьтыхын ук-сээв эзэр.

Богоззагын буоругар үнэндэй баар, санаадар, суперентитэй мэдэг Сахалын Республикин сонгуинь ралынайхырай ынтигэл-түлүүбүстөн төлөөр, ким сажабын дээр шинийн турарын иорум дээр туттунулаахтыг залтын, от энэ дын-чахчы түрдүүк инициаторин түнүүр түрүүлээд, ондиги байварт буолбатахынан!

Дээ ити курдук Алла-рая Биетэхтэн Чурапчын буоругар үнэндэйхээр дээрлийн олохнут түнэн арааны архит-урбата бийнэ буолбут Чурапчы санаатам. Барт угын тус байжиттэн түтүүлкүүх санааны ылтынайхынан сий этээ, Василий АЛАБААРЫСКАН.

Эбэрдэлиибим!

Күнүдүк ажыратын Михаил Михайлович СМИРНОВЫ 45 салыннан тулбикесин ис түрэхниттэн итигэтийн эзэрдэлиибим. Баарыбыт чагын до-руобуйнын, унун дылдоох олодуу.

Карыннаг, оболорун.
ХХХ

Күнүдүк санынр ийзитин, эзбетин Мария Харлампьевна ГУЛЯЕВАНЫ 60 салыннан тулбикесин итигэтийн эзэрдэлиибим. Махтанашиб эзбэх итии танталын, амарах сурдун, ислин сыйынанын, бийн түспүтүгүүр ахсабат кынамыннын ишни. Баарыбыт чагын-чадын: «Сылдьансын унун үйлчилгэхийн, эзбэх-үгүүс үерүүчүүтүүн персүүхүүн, дылдоох-сөргүүлэх буолуоххүүн.

Карыннаг, оболоруг, кийинтэрнаг, санынринг.

Күнүдүк убайбытын педагогической улаа ветераны Семен Егорович ФЕДОСЕЕВЫ 60 салыннан тулбикесин итигэтийн истигник эзэрдэлиибим. Баарыбыт түйгүү доруобуйны, дылдоох увун олодуу, куруун овогореор санынринг күүс-коме, суб-ама буолан уорд-нотута сыйдэргар.

Балтыларынг Анна, Мария Федоровналар уонна Амосовтар.

ХХХ

Чурапчы салыннынтоо одохтоого Гаврил Николаевич РЕШЕТНИКОВ 55 салыннан тулбикесин итигэтийн эзэрдэлиибим. Тус оловор, кэргэлжиртэй дылдуу-сөргүүн баарыбыт.

Хатылдаттан Баянкиннаг.

ХХХ

Бытыктабыллаах Гаврил Николаевич РЕШЕТНИКОВ 55 салыннан тулбикесин итигэтийн эзэрдэлиибим. Баарыбыт шынанах доруобуйны, унун дылдоох олодуу. Дын-үүт, коммунальной ханаайыстыба холбоону администрацията.

АТЫЛЫНЫБЫТ

В комплектаах (уч ынаан, уч аллараа шекаалтардаах, ийн сүүлардаах, осталулаах уонна 4 табу-ретикалаах) ишукана гарнитурүүн. Сынаната биридилээн атышланаачыларга 380 тын. солж. 10 устуунттан элбэгт ылзачыларга 300 тын. солж.

ХХХ
Тел: 21-682 (улаа чалалдаах, унан иштэлдэр ийн эзбэх-үгүүс), 21-189 (ийн системалаах дын-үүт 7-9 ч.).

«Сага олох» табаарыстыба. Тел: 21-665.

САХА КҮҮНЭ

Дьюкууснайга бас ыбын З күнүгүүр (Елена уонна Константин күнүнүүр) эзбэх-үгүүс дырхардаах түспээвээ, онон нүүмүмт оччо нууцадаа буолуу суюн. Бас ыбын итии З күнүгүүр эзбэх-ийнниттэн эрэ бэхжүүлэхтэй бийтэй.

Он ыбын 26 күн (Гавриил күнэ) учтагай нүүчүү буоларын талындообүтээ быхтах тонгадай бийдэлтэй-даах, ныра түллээхэд итии күн буолбута. Атырдаах ыбын I күнүгүүр буолбут Марияда күнэ да оччо бридаа суюн күнүн буолуохтааны кардорбута. Он түн ардах түспээвээ, ирай ишино хойт буолар буолбат ардах ырымийн иширийн засынтаа. Атырдаах ыбын 23 күнүгүүр нүүчээ буол батын, нүүчээх ардах түспээвээ бийнээстийн, нүүчүүн ишүүнүү иширийн суюн. Норуулж тарбамыт дигэгээдээх нүүчээх сонгуй түнүүхээдийн кордорбут. Күнүн, уопсийнан ыллахха, уурова. Тобо дэлхийн, сарбийнхан бийдэл хийвчтэйн сийжкидээн.

СИА.

тындарбытын барвастай, салтын силигилдээр их кийнээ байржай, бийнтийн бийжиттэй буолбатахынан!

Ким төрөбүт Сахабыт Республикин сонгуинь ралынайхырай ынтигэл-түлүүбүстөн төлөөр, ким сажабын дээр шинийн турарын иорум дээр туттунулаахтыг залтын, от энэ дын-чахчы түрдүүк инициаторин түнүүр түрүүлээд, ондиги байварт буолбатахынан!

Дээ ити курдук Алла-рая Биетэхтэн Чурапчын буоругар үнэндэйхээр дээрлийн олохнут түнэн арааны архит-урбата бийнэ буолбут Чурапчы санаатам. Барт угын тус байжиттэн түтүүлкүүх санааны ылтынайхынан сий этээ, Василий АЛАБААРЫСКАН.



Онох түрдүүр—чынчаахтар.

РИТА—ССТА фотографа.

ПАРИКМАХЕРСКАИ ҮНҮРЭР

Дын-үүт, коммунальной ханаайыстыба холбоону администрацииа хонтуураа дынтигээр парикмахерской айланына. Узалийн режим: 10 часстан 6 часкаа днери (эбийт 2-3 ч.), ерөүүллэр—баскайынаны, банидизынан.

Холбоону администрацииа.

Болугур изнинатын кырдаас одохтоодо тыйл уонаа улаа ветерана.

МАКСИМОВА Анастасия Устиновна унун ырахан ыарыттан олбутун, даргиник курутуйан турал, аймахтарыгар, табарыста-рыгар, билээр дынугутар ийнтийнэрбэйт.

Уолатара, ийнинтэ, санынэр.

Максимова Анастасия Устиновна олбутун дынтиг кутурбаниарын тиэрдэллэр:

— Олзоругар, ийнинтэ, санынэртэй ай-махтара Кузьминнаг, Михайлостар, Ефимовтар, Готвандтар, Синцевтар.

Энэхүү күнүллэрээ, аймахтарыгар Болутур сельской Сабнат, изнинэг дынаматтаа.

— Кинчирга «Мындаацайы» табаарыстыба барыбалынанынтаа, профкома, коллегиана.

Тантыр ийзит, эзбэйт улаа ветерана ГОГОЛЕВА Мария Васильевна унун ырахан ыарыттан олбутун, даргиник курутуйан турал, билээр дынугутар ийнтийнэрбэйт.

Уолатара, ийнинтэ, санынэр.

Гоголева Мария Васильевна олбутун дынтиг кутурбаниарын тиэрдэллэр:

— Уолугар, ийнинтэ, санынэртэй Оль-луунтган Седлищетар, Июнвестар, Артемистар.

«Мындаацайы» табаарыстыба барыбалынанынтаа, профкома

ПАВЛОВА Варвара Алексеевна

унун ырахан ыарыттан дьюкуусай куоракна олбутун иширийн, кэргэнтэй, олоругар, бирдэлтэй, балыстарыгар, ийнхүүхийн тиэрдэллэр.

Зарегистрирована Саха (Якутской) региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации.